



Broj: 02-05-6784-30/14
Sarajevo, 08.04.2014. godine

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na **61.** sjednici održanoj **08.04.2014.** godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Park“ sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, donese odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

P R E M I J E R

Suad Zeljković

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
5. KJKP "Park" (putem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša)
6. Evidencija
7. A r h i v a



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona

Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), čl. 2., i 311. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH „, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02-ispravka, 29/03, 68/07, 91/07, 84/08, 88/08-ispravka, 7/09, 63/10 i 75/13) i čl. 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH„, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10), Skupština Kantona Sarajevo je na ___ sjednici održanoj dana _____ 2014 godine, donijela slijedeću

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA JAVNOG PREDUZEĆA
„PARK „ SA P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa javnog preduzeća „Park „ sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo br. 30/05, 10/06 –ispravka 25/09, 22/11, 3/12 i 1/13), član 8. mijenja se i glasi:

„Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:

- 01.11. Uzgoj žitarica (osim riže) mahunarki i sjemena uljarica
- 01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- 01.19 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.24 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
- 01.25 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.28 Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja**
- 01.29 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- 01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
- 01.44 Uzgoj deva i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.47 Uzgoj peradi
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
- 01.64 Dorada sjemena za sjemenski materijal
- 01.70 Lov, stupačarenje i uslužne djelatnosti u vezi sa njima
- 02.10 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu
- 02.20 Sječa drva (iskorištavanje šuma)
- 16.10 Piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
- 16.23. Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
- 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja**
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
- 23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.99 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda .d.n.
- 25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.
- 32.30 Proizvodnja sportske opreme
- 33.12 Popravak mašina
- 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
- 47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica štandova i tržnica
- 49.41 Cestovni prijevoz robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prevozom**
- 53.20 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
- 56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane**
- 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića**
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetom u zakup (leasing)
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12. Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje putem medija
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
- 77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakupu (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
- 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina opreme i materijalnih dobara, d.n.
- 80.10 Djelatnost privatne zaštite
- 80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- 82.92 Djelatnosti pakiranja
- 82.99 Ostale poslovne pomoćne djelatnosti, d.n.
- 91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
- 93.11 Rad sportskih objekata
- 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.“

Član 2.

U članu 23. stav 3. mijenja se i glasi:

„Funkciju uprave vrši direktor.“

St. 4. i 6. brišu se.

Član 3.

Član 28. briše se.

Član 4.

Statut preduzeća će se uskladiti sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Mirjana Malić

Broj :

2014 godine

Sarajevo

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje predložene Odluke sadržan je odredbi člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), kojom je propisano da Skupština Kantona „donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona“, čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02-ispravka, 29/03, 68/07, 91/07, 84/08, 88/08-ispravka, 7/09, 63/10 i 75/13), kojim je propisano da „kada društvo s ograničenom odgovornošću osniva samo jedan osnivač, osnivački akt je odluka o osnivanju“, člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), kojim je propisano da „djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti“ i Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10), kojom su propisane klasifikacijske djelatnosti BiH 2010.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE:

Prijedlogom Odluke o izmjeni odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća „Park“, sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima predložena je dopuna postojeće djelatnosti koja se odnosi na slijedeće šifre djelatnosti:

- 01.28 Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog začinskog i ljekovitog bilja**
- 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja**
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prevozom**
- 56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane**
- 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića**

Za navedene djelatnosti pod šifrom 01.28 i 20.53, Preduzeće posjeduje potreban prostor za uzgoj navedenog bilja u rasadnicima Nedžarići i Sokolović kolonija. Što se tiče ostalih šifri u RZC Pionirska dolina i zoo vrt posjeduje ljetnu baštu na mjestu nekadašnjeg Mađarskog restorana i namjera Preduzeća je da se za vrijeme sezone otvori ljetna baštu za posjetioce RZC Pionirska dolina i zoo vrt, kojom bi bili zaposleni radnici KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo. U prvoj fazi Preduzeće bi se bavilo šifrom 56.30 djelatnost pripreme i usluživanja pića-bezalkoholnih pića (kafa čaj i sokovi) a u perspektivi bi se bavili djelatnošću pod šifrom 56.10 djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. U prostoru RZC Pionirska dolina i zoo vrt trenutno ne egzistira nijedan objekat u kojem bi se posjetioci zabavnog parka mogli koristiti navedene usluge te je Uprava preduzeća odlučila da za vrijeme sezone sami obavljamo navedenu djelatnost. Ranije smo navedeni prostor izdavali drugim korisnicima koji nisu ispunjavali svoje obaveze po osnovu korištenja ljetne bašte te smo bili prisiljeni sudskim putem tražiti naplatu svojih potraživanja. Iz tih razloga Uprava preduzeća je odlučila da se navedeni prostor ne izdaje u zakup i da preduzeće svojim vlastitim aganzmanom ostvari dodatne prihode obavljanjem navedenih usluga.

U cilju obavljanja ovih djelatnosti planirano je obavljanje djelatnosti 52.21 uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prevozom koja se odnosi na izdavanje parking prostora koji Preduzeće namjerava osposobiti sa ciljem da posjetioci zabavnog parka i zoološkog vrta za vrijeme sezone imaju prostor za parkiranje svojih vozila. Sve ove djelatnosti koje su planirane

da se obavljaju su u cilju pružanja što kvalitetnije usluge posjetiocima Rekreaciono-zabavnog centra Pionirska dolina, a što će u svakom slučaju imati ekonomski učinak sa prihodovne strane u pogledu poslovanja ovog preduzeća.



Razlozi za izmjenu člana 23. stav 3., te brisanje stavova 4. i 6., kao i člana 28. nalaze osnov u realizaciji Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-29626/13 od 11.12.2013.godine, gdje je u tačkama 1, i 2. pomenutog Zaključka naloženo skupštinama preduzeća, odnosno upravljačkim strukturama KJKP da izrade inovirani pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji će podrazumijevati racionalizaciju postojećeg kadra i sačiniti plan finansijske konsolidacije i ušteta u poslovanju.

Prilikom analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji od strane upravljačkih struktura preduzeća konstatovano je, da postojanje sektora kojim rukovode izvršni direktori, koji čine upravu i koji se imenuju na četiri godine, nema baš finansijsku opravdanost, te da se navedeni sektori mogu zamijeniti službama, kojima će rukovoditi pomoćnici direktora ili rukovodioci službi, koji neće biti sastavni dio uprave, nego stalni uposlenici. Utvrđivanjem plaće direktoru preduzeća u skladu sa Zakonom o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 51/13), i raspoređivanjem izvršnih direktora na pozicije pomoćnika direktora ili rukovodioca službi, na mjesečnom nivou izvršila bi se ušteta od 4.460,00 KM, odnosno 53.520,00 KM na godišnjem nivou (direktoru bi bila umanjena plaća za 1.610,00 KM, a za tri izvršna direktora po 950,00 KM na mjesečnom nivou).

Predloženim izmjenama Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća „Park „ sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima predloženo je smanjenje broja članova Uprave preduzeća. Prema Statutu KJKP“Park“ d.o.o. Sarajevo, Upravu preduzeća čine direktor i tri izvršna direktora. Predloženim izmjenama Upravu preduzeća činit će samo jedan član, to jeste direktor, a što je moguće na osnovu člana 347. Zakona o privrednim društvima, koji navodi da Upravu društva sa ograničenom odgovornošću čine jedno ili više lica koja ne moraju biti članovi društva imenovanih na način i za period utvrđen osnivačkim aktom ili statutom društva. Ove izmjene su predložene u cilju racionalizacije i smanjenje rukovodnih radnika i smanjenja troškova poslovanja.

Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji će podrazumijevati i smanjenje sistematizovanih radnih mjesta u procentu od 10% do 17%, te će se nakon donesenog pravilnika izvršiti raspoređivanje uposlenika na adekvatna radna mjesta, te upravljačka struktura predviđa po tom osnovu uštedu u iznosu cca. 400.000,00 KM. i sigurno postići efikasnost u obavljanju poslova unutar ovog preduzeća prvenstveno poslova koja su vezan za primarnu djelatnost to jeste održavanja javnih zelenih površina na području Kantona Sarajevo.

Na osnovu izloženog predlažemo donošenje ove Odluke.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and
Administration

Broj: 03-07-02-6659/14
Sarajevo, 2. april 2014. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
-ovdje-

PREDMET: Mišljenje o usklađenosti prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća „Park“ sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava


U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/12-Prečišćeni tekst i 41/12) i člana 7. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11-Novih prečišćeni tekst i 30/11-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog navedene odluke i dalje slijedeće

MIŠLJENJE

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća „Park“ sa p.o. Sarajevo je osnivački akt i nije propis u smislu člana 119.stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/05-Prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13) već odluka Skupštine Kantona Sarajevo, koja se donosi na osnovu člana 119. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, na koju Ministarstvo pravde i uprave ne daje mišljenje.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.





MINISTRICA

Velida Memić, dipl. pravnik



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: pravda@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Broj: 09-02-6575/14
 Sarajevo, 02.04.2014. godine

KANTON SARAJEVO
 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Predložene izmjene Odluke o usklađivanju statusa javnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine usklađene su sa svim propisima koji su navedeni u pravnom osnovu obrazloženja prijedloga Odluke.

Kompetencije za prihvatanje predloženih izmjena su u isključivoj nadležnosti Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

- Dostaviti:
- 1. Naslovu
 - 2. Evidencija
 - 3. Arhiva




SEKRETAR

Ahmed Ljubović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
 e-mail: ured@ks.gov.ba
 Tel/fax: +387 (0) 33 560-448
 Sarajevo, Hamida Dizdara 1





Član 36.

O radu i poslovanju Preduzeća vode se poslovne knjige u skladu sa Zakonom. Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, u skladu sa važećim zakonskim propisima, sastaviti godišnji obračun i završni račun.

I - UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI

Član 37.

Utvrdjivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja vrši se godišnjim i godišnjim obračunom u skladu sa zakonom.

Član 38.

Dobit koja ostaje Društvu predstavlja neto (čistu) dobit. Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Preduzeća u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i drugih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih obaveza.

Član 39.

Osnivač na kraju poslovne godine odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu sa zakonom.

Član 40.

Ako Preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Preduzeća, koja se u skladu sa propisima mogu koristiti za pokrivanje gubitka. Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Preduzeća pokreće se postupak u skladu sa zakonom.

II - OPĆI AKTI PREDUZEĆA

Član 41.

Opći akti Preduzeća su Statut i drugi akti kojima se na opći način regulišu odnosi u Društvu.

Preduzeće je obavezno da, u roku od 60 dana od donošenja ove odluke, donese Statut Preduzeća.

III - TRAJANJE I PRESTANAK PREDUZEĆA

Član 42.

Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Preduzeće prestaje:

- odlukom Osnivača, i
- u slučajevima predviđenim zakonom.

IV - NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA USKLAĐIVANJA STATUSA PREDUZEĆA I POSLJEDICE NEUSPJELOG USKLAĐIVANJA

Član 43.

Sve troškove usklađivanja statusa Preduzeća sa Zakonom snosi Preduzeće.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ove odluke odno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o organizovanju JKP "Pokop" Sarajevo ("Službene novine Grada Sarajeva", broj 9/93) i Odluke o preuzimanju prava osnivača javnog komunalnog preduzeća "Pokop" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/97).

Član 45.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-27988-4/05
7. oktobra 2005. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), a u skladu sa članom 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), članom 51. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/04) i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 - ispravka i 47/98 - ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 7. oktobra 2005. godine, donijela je

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU STATUSA JAVNOG PREDUZEĆA "PARK" SA P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom osnivač Kanton Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. Sarajevo, (u daljnjem tekstu: Osnivač) usklađuje oblik, firmu, promjenu adrese i način upravljanja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuje visinu osnovnog kapitala i vrši usklađivanje djelatnosti Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH i vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Preduzeće, u skladu sa Zakonom, mijenja oblik i djelovat će kao Preduzeće sa ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Preduzeće).

Član 3.

Preduzeće je pravni sljednik JAVNOG PREDUZEĆA "PARK" sa p.o. SARAJEVO, registrovanog Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Sarajevo broj: U/I-2302/89 od 22. 3. 1990. godine i Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-674/02 od 17. 4. 2002. godine i ima svojstvo pravnog lica sa pravnom i poslovnom sposobnošću.

Član 4.

Preduzeće obavlja djelatnost imovinom koja mu je data na upravljanje, a koja je u cjelokupnom vlasništvu osnivača.

II - FIRMA I SJEDIŠTE PREDUZEĆA

Član 5.

Preduzeće će poslovati pod firmom: Kantonalno javno komunalno preduzeće "PARK" d.o.o. Sarajevo. Skraćeni naziv: KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo.

Član 6.

Sjedište Preduzeća je u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 58.

Član 7.

Preduzeće ima pečat okruglog oblika u kome je ispisan puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme, a služi za ovjeru prijema podnesaka (akata).

Vi
općim
III - D
Pr
to:
01.12
01.22
01.22
01.24
01.25
01.41
01.42
26.66
26.82
36.63
45.25
45.50
50.20
51.21
51.22
51.55
52.48
52.48
60.24
70.32
71.40
74.82
74.20
74.40
74.84
D
glasi:
-
P
upisa
P
obav.
način
obav
IV -
C
iznos
C
utvrđ
C
osno

Vrsta pečata i štambilja, način upotrebe i čuvanje utvrđuje se općim aktom koji donosi Uprava Preduzeća.

Član 12.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrs odluke osnivača.

Član 13.

Preduzeće može formirati fond rezervi za potrebe zaposlen a način i postupak njihovog formiranja kao i izdajanje korištenje sredstava utvrđuje se Statutom Preduzeća.

V - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 14.

Sredstva Preduzeća su u pravnom prometu. Preduzeće u pravnom prometu zaključuje ugovore i v druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnos

Član 15.

Preduzeće odgovara za svoje obaveze cjelokupn imovinom osnivača, koja mu je data na korištenje, osim prirod bogatstva i dobara u općoj upotrebi.

Preduzeće odgovara i za obaveze drugih društava preuz ugovorom.

VI - ORGANI PREDUZEĆA

Član 16.

Organi Preduzeća su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava, kao organi upravljanja i
4. Odbor za reviziju.

Član 17.

1. Skupština odlučuje o:

- donošenju Statuta Preduzeća i njegovim izmjenama dopunama,
- raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- osnivanju novih preduzeća,
- planu poslovanja, investiranju i trajnoj poslov saradnji, odnosno povezivanju sa drugim preduzećima
- etičkom kodeksu i Poslovniku Skupštine,
- imenovanju i razrješenju Nadzornog odbora i Odbora reviziju,
- usvajanju godišnjeg izvještaja Preduzeća koji uključit finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzorn odbora i Odbora za reviziju,
- promjeni oblika i podjeli Preduzeća,
- naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora reviziju,
- ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o privredni društvima i Zakonom o javnim preduzećima i Statutu Preduzeća.

Član 18.

2. Nadzorni odbor je nadležan da:

- nadzire rad Uprave i poslovanje Preduzeća,
- priprema i predlaže Etički kodeks, poslovničke i druge ak koje usvaja Skupština preduzeća,
- imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH
- predlaže kandidate za Odbor za reviziju u skladu Zakonom,
- razmatra i nadzire postupak javnih nabavki,
- predlaže raspodjelu profita, daje upute direktoru provođenje mjera i aktivnosti prilikom uočenih propust
- odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima Statutom Preduzeća.

III - DJELATNOST PREDUZEĆA

Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa i

to:		
01.1201.120	Uzgoj povrća cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala	
01.221.01.221	Uzgoj ovaca i koza	
01.22.01.222	Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi	
01.24.01.240	Uzgoj peradi	
01.25.01.252	Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nepomenutih	
01.4101.410	Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji	
01 4201.420	Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, lov, hvatanje životinja u zamke i briga o divljači, uključujući i odgovarajuće usluge	
26.6626.660	Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena	
26.8226.820	Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, na drugim mjestima nepomenutih	
36.6336.630	Proizvodnje ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.	
45.2545.250	Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu	
45.5045.500	Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem	
50.2050.200	Održavanje i popravak motornih vozila	
51.2151.210	Trgovina na veliko žitaricama, sjemenom i stočnom hranom	
51.2251.220	Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama	
51.5551.550	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima	
52.485	Trgovina na malo cvijećem	
52.487	Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama	
60.2460.240	Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju	
70.3270.320	Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru	
71.4071.400	Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo	
74.8274.820	Djelatnost pakovanja	
74.2074.200	Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje	
74.4074.400	Reklama i propaganda	
74.847.840	Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute	

Član 9.

Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi:

- Vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti.

Član 10.

Preduzeće može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar.

Preduzeće može obavljati druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

IV - SREDSTVA ZA RAD

Član 11.

Osnovni kapital Preduzeća čini novac, iskazan u novčanom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 100% udjela.

Osnovni iznos kapitala se ne može smanjivati ispod iznosa utvrđenog zakonom.

Osnivač može u toku poslovne godine povećati vrijednost osnovnog kapitala Preduzeća novim ulaganjem.



Član 19.

Vršenje pojedinih poslova iz prethodnog člana Nadzorni odbor može povjeriti jednom od svojih članova, a predsjednik Nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članom Nadzornog odbora kojem je povjereno ovlaštenje.

Član 20.

Nadzorni odbor ima predsjednika i najmanje dva člana. Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora, primjenjuju se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i odredbe Zakona o obima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04).

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme na period od četiri godine.

Za predsjednika i člana Nadzornog odbora ne može biti novano lice kod kojeg postoje zapreke iz odredaba člana 260. Zakona o privrednim društvima.

Član 21.

Sjednica Nadzornog odbora održava se najmanje jednom u mjesec.

Sjedinicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Član 22.

Za održavanje sjednice Nadzornog odbora potreban je broj od dvije trećine ukupnog broja članova. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Rad Nadzornog odbora će biti regulisan Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Član 23.

Uprava

Uprava vodi poslovanje i zastupa Preduzeće.

Uprava je nadležna za izvještavanje Nadzornog odbora i nadležna za provedbu Etičkog kodeksa, izradu i realizaciju planova poslovanja i postupka nabavke, te predlaganje raspodjele profita, imenovanja zaposlenika i regulisanje njihovog radnog pravnog statusa. Funkciju uprave vrši direktor i izvršni direktori Preduzeća. Statutom Preduzeća će se bliže urediti sastav Uprave.

Upravu bira Nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata, koji najbolje odgovaraju za obavljanje poslova, a ne mogu imati funkciju u političkim partijama.

Direktor može vršenje neposrednog nadzora iz nadležnosti povjeriti izvršnom direktoru, ali i dalje ostaje solidarno odgovoran sa izvršnim direktorom za izvršavanje propisanog rada.

Član 24.

Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja preduzeće i odgovara za zakonitost poslovanja.

Član 25.

Direktor Preduzeća je ovlašten da u ime Preduzeća zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje, kao i da Preduzeće zastupa pred sudom i drugim organima.

Direktor Preduzeća podnosi prijavu za upis u sudski registar i dužna je uzimati sve druge radnje vezane za registraciju Preduzeća.

Član 26.

Direktor Preduzeća može putem prokure prenijeti ovlaštenje drugima lica u društvu ili van njega u skladu sa Zakonom o ovlaštenim lica u društvima.

Član 27.

Direktor Preduzeća organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Preduzeća, samostalno donosi odluke, zastupa

Preduzeće u odnosima sa trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Preduzeća osnivača.

Član 28.

Izvršni direktori organizuju rad, zastupaju i predstavljaju Preduzeće i odgovaraju za zakonitost poslovanja u obimu koje im odredi direktor, a što se utvrđuje posebnim rješenjem koje donosi direktor Preduzeća.

Član 29.

Direktor Preduzeća Osman Delić, dipl.biolog, nastanjen u Sarajevu u ul. Muhameda Hadžijahića broj 65 zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja, do raspisivanja konkursa i imenovanja.

Član 30.

4. Odbor za reviziju

Odbor za reviziju dužan je da:

- imenuje vanjskog revizora i direktora odjela za internu reviziju u skladu sa Zakonom,
- razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije, te preduzme mjere i aktivnosti na korekciji utvrđenih propusta,
- osigura uslove Odjelu za internu reviziju da izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije i izvršava svoje obaveze u skladu sa važećim standardima,
- preduzima mjere da interna kontrola u Preduzeću bude adekvatna i efikasna,
- podnosi mjesečne izvještaje Nadzornom odboru Preduzeća o radu i preduzetim mjerama.

Odbor za reviziju je dužan svoje nadležnosti vršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima.

VII - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Član 31.

Preduzeće posluje kao jedinstveni pravni subjekt, a može imati i svoje podružnice koje će u pravnom prometu istupati u ime i za račun Preduzeća u granicama ovlaštenja koje dobije od Osnivača.

Unutrašnja organizacija Preduzeća utvrdit će se Statutom Preduzeća.

VIII - USLOVI ZA OBAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKE DJELATNOSTI

Član 32.

Preduzeće vanjskotrgovinsku djelatnost obavlja u skladu sa važećim odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala sa pažnjom dobrog privrednika.

Preduzeće je posebno dužno da u spoljnotrgovinskom poslovanju vodi računa o zaštiti ugleda i interesa Bosne i Hercegovine.

IX - PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA I ZAPOSLENIH RADNIKA

Član 33.

Preduzećem upravlja Skupština.

Prava i obaveze Skupštine Preduzeća vrši Osnivač.

U ime Osnivača prava i obaveze Skupštine Preduzeća vrši Vlada Kantona Sarajevo.

Zaposlenici ostvaruju prava u skladu sa važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima Preduzeća.

Ugovorom o radu uredit će se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenika Preduzeća u skladu sa važećim zakonima, kolektivnim ugovorom i aktima Preduzeća.

X - PL
POSLC

Pre
vršenju
Pre
ciljevin
zakonit

Pre
operati
Pre
kretanji
trogodi

O
skladu
godinu
periodi

XI - U

Utv
polugo

Do
dobit je
godine
svih da
tereta.

Osi
dobiti i

Ak
gubital
Preduz
pokri
sredsta

XII - C

Op
način r
Pre
ove od

XIII - T

Pre
postoje
Pre

XIV -
PRED
USKL

Sv
nosi F

**X - PLANIRANJE POSLOVANJA I RAZVOJA I
POSLOVNE KNJIGE PREDUZEĆA**

Član 34.

Preduzeće planira svoje poslovanje i razvoj i odlučuje o izvršenju, vrsti i sadržini planova poslovanja i razvoja Preduzeća.

Preduzeće planiranje poslovanja i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano i uslovima djelovanja zakonitosti tržišta.

Član 35.

Preduzeće donosi godišnje planove poslovanja i mjesečne operativne planove poslovanja.

Preduzeće će usaglašavati trogodišnji plan poslovanja sa kretanjima uslova poslovanja, odnosno vršiti revidiranje trogodišnjeg plana na godišnjem nivou.

Član 36.

O radu i poslovanju Preduzeća vode se poslovne knjige u skladu sa Zakonom. Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, u skladu sa važećim zakonskim propisima, sastaviti periodični obračun i završni račun.

XI - UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI

Član 37.

Utvrdjivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja vrši se polugodišnjim i godišnjim obračunom u skladu sa zakonom.

Član 38.

Dobit koja ostaje Društvu predstavlja neto (čistu) dobit. Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Preduzeća u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih finansijskih tereta.

Član 39.

Osnivač na kraju poslovne godine odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu sa zakonom.

Član 40.

Ako Preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Preduzeća, koja se u skladu sa propisima mogu koristiti za pokrivanje gubitka. Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Preduzeća pokreće se postupak u skladu sa zakonom.

XII - OPĆI AKTI PREDUZEĆA

Član 41.

Opći akti Preduzeća su Statut i drugi akti kojima se na opći način regulišu odnosi u Društvu.

Preduzeće je obavezno da, u roku od 60 dana od donošenja ove odluke, donese Statut Preduzeća.

XIII - TRAJANJE I PRESTANAK PREDUZEĆA

Član 42.

Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Preduzeće prestaje:

- odlukom Osnivača, i
- u slučajevima predviđenim zakonom.

**XIV - NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA USKLADIVANJA
PREDUZEĆA I POSLJEDICE NEUSPJELOG
USKLADIVANJA**

Član 43.

Sve troškove usklađivanja statusa Preduzeća sa Zakonom snosi Preduzeće.

XV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ove od shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećir Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o privred društva.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje primjena Odlu organizovanju JKP "Park" Sarajevo ("Službene novine G Sarajeva", broj 9/93) i Odluke o preuzimanju prava osni Javnog komunalnog preduzeća "Park" Sarajevo ("Služb novine Kantona Sarajeva", broj 11/97).

Skupština Kantona Sarajevo će u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke odrediti koja prirodna bogats dobra od općeg interesa i sredstva kojima posluje j preduzeće su u državnom vlasništvu, odnosno vlasni Kantona Sarajevo.

Vrijednost i vlasnička struktura kapitala u KJKP "P Sarajevo, sa stanjem 31. 12. 2005.godine, utvrdiće se u rok 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ova odluka, odnosno oblik organizovanja će se uskladi utvrđenom vlasničkom strukturom kapitala u roku od 60 dan dana donošenja rješenja.

Član 45.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanj "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-27988-3/05
7. oktobra 2005. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Saraje
Melihalić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sara ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), a u skladu sa članom 3. Zako javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercego ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), članom Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kan Sarajevo", broj 31/04) i Odlukom o standardnoj klasifik djelatnosti u Federacije BiH ("Službene novine Federacije B broj 28/98, 36/98 - ispravka i 47/98 - ispravka), Skup Kantona Sarajevo, na sjednici od 7. oktobra 2005. go donijela je

ODLUKU

**O USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG
KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" SA P.O.
SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆI
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom osnivač Kanton Sarajevo, ulica F Džemaludina Čauševića broj 1. Sarajevo, (u dalnjem te. Osnivač) usklađuje oblik, firmu, promjeru adrese i r upravljanja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećin Federaciji Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Zal utvrđuje visinu osnovnog kapitala i vrši usklađivanje djelat Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odluko standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH i vrši prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja u sklad Zakonom.

Član 2.

Preduzeće, u skladu sa Zakonom, mijenja oblik i djelov kao Preduzeće sa ograničenom odgovornošću (u dalnjem te Preduzeće).



08.12 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina;
08.99 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.;
19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda;
23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese;
35.11 Proizvodnja električne energije;
35.14 Trgovina električnom energijom;
35.21 Proizvodnja plina;
35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija;
38.11 Sakupljanje neopasnog otpada;
38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada;
38.32 Reciklaža posebno izdvojenih materijala;
42.11 Gradnja cesta i autocesta;
42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.;
43.11 Uklanjanje građevina;
43.12 Pripremni radovi na gradilištu;
43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.;
45.20 Održavanje i popravak motornih vozila;
46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima;
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama;
49.41 Cestovni prijevoz robe;
52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom;
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;
81.29 Ostale djelatnosti čišćenja;
96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-1755/12 Predsjedavajuća
30. januara 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG PREDUZEĆA "PARK" SA P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.


U Odluci o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 10/06 - Ispravka, 25/09 i 22/11), član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:

01.11 Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica;
01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća;
01.19 Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva;
01.24 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća;
01.25 Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća;
01.29 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva;
01.30 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja;

01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola;
01.43 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi;
01.44 Uzgoj deva i lama;
01.45 Uzgoj ovaca i koza;
01.47 Uzgoj peradi;
01.49 Uzgoj ostalih životinja;
01.61 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva;
01.64 Dorada sjemena za sjemenski materijal;
01.70 Lov, stupačarenje i uslužne djelatnosti u vezi sa njima;
02.10 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu;
02.20 Sječa drva (iskorištavanje šuma);
16.10 Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta;
16.23 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata;
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa;
23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena;
23.99 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n.;
25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n.;
32.30 Proizvodnja sportske opreme;
33.12 Popravak mašina;
38.11 Sakupljanje neopasnog otpada;
38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada;
42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.;
43.12 Pripremni radovi na gradilištu;
43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.;
45.20 Održavanje i popravak motornih vozila;
46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje;
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama;
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama;
47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama;
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama;
47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta;
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica;
49.41 Cestovni prijevoz robe;
53.20 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga;
68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetom u zakup (leasing);
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora;
71.11 Arhitektonske djelatnosti;
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje;
73.11 Agencije za promociju (reklamu i propagandu);
73.12 Oglašavanje putem medija;
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;
77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije;
77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona;
77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport;
77.29 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo;
77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih mašina i opreme;
77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo;



77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.;
80.10 Djelatnost privatne zaštite;
80.20 Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema;
81.29 Ostale djelatnosti čišćenja;
81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina;
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
82.92 Djelatnosti pakovanja;
82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.;
91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata;
93.11 Rad sportskih objekata;
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-1756/12 Predsjedavajuća
30. januara 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA
"SARAJEVO - GAS" SARAJEVO SA ZAKONOM O
JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevo-gas" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09 i 22/11), član 8. mijenja se i glasi:

Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:
33.12 Popravak mašina;
35.22 Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom;
35.23 Trgovina plinom distribucijskom mrežom;
42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove;
42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.;
43.21 Elektroinstalacijski radovi;
43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju;
43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi;
43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.;
45.20 Održavanje i popravak motornih vozila;
52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom;
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane;
58.19 Ostala izdavačka djelatnost;
58.29 Izdavanje ostalog softvera;
62.01 Računarsko programiranje;
62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom;

63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima;
63.12 Internetski portali;
63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.;
70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti saopćavanja;
70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
71.11 Arhitektonske djelatnosti;
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje;
71.20 Tehničko ispitivanje i analiza;
72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama;
72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama;
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.;
82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.;
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju;
95.11 Popravak računara i periferne opreme."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-1757/12 Predsjedavajuća
30. januara 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2012. godine, donijela je

ODLUKU



**O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANE-SARAJEVO"
SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane-Sarajevo" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 10/06 - Ispravka, 39/08, 25/09 i 22/11), član 8. mijenja se i glasi:

Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:
35.11 Proizvodnja električne energije;
35.12 Prijenos električne energije;
35.14 Trgovina električnom energijom;
35.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija;
42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove;
42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.;
43.21 Elektroinstalacijski radovi;
43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju;
43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi;
43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.;
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;



Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "PARK" SA P.O. SARAJEVO SA
ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 10/06 - Ispravka), član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:

01.12 Gajenje povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala

01.221 Uzgoj ovaca i koza

01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

01.24 01.240 Uzgoj peradi

01.25 Uzgoj ostalih životinja

01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređivanje zelenih površina

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i uređivanje zelenih površina

01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

01.50 01.500 Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge

26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena

26.82 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n.

36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.

45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvodenje ili opremu

45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem

50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila

51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje

51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem

51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

52.485 Trgovina na malo cvijećem

52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama

60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju

70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika

71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n.

74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

74.40 Reklama i propaganda

74.82 74.820 Usluge pakovanja

74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

Član 2.

Član 13. mijenja se i glasi:

"Član 13.

Preduzeće ima fond rezervi.

Statutom Preduzeća propisuju se statutarne rezerve, utvrđuje namjena i način njihovog korištenja."

Član 3.

U članu 18. alineja 1. briše se.

Alineja 3. mijenja se i glasi:

"- imenuje i razrješava Upravu u skladu sa Statutom Preduzeća".

Alineja 6. mijenja se i glasi:

"- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti".

Član 4.

U članu 20. stavovi 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana".

"Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora, primjenjivat će se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Preduzeća".

Član 5.

U članu 23. stav 2. riječ "profit", zamjenjuje se riječju "dobit".

U stavu 5. riječi: "Upravu bira Nadzorni odbor većinom glasova" zamjenjuju se riječima: "Uprava se bira, imenuje i razrješava u skladu sa postupkom utvrđenim u Statutu Preduzeća."

Član 6.

Član 29. briše se.

Član 7.

U članu 30. stav 1. alineja 2. riječ "studiju" zamjenjuje se riječju "strategiju".

Član 8.

Član 33. mijenja se i glasi:

"Preduzeće ima Skupštinu.

U ime Osnivača prava i obaveze vrši Skupština preduzeća, koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

Imenovanje i razrješavanje predsjednika i članova Skupštine Preduzeća vrši se na način da iste, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Proceduru imenovanja i razrješavanja predsjednika i članova Skupštine preduzeća provodi Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Proceduru iz prethodnog stava može pokrenuti ministar, Vlada Kantona i Skupština Kantona Sarajevo.

Sastav Skupštine Preduzeća utvrđuje posebnom odlukom Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona, a Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

Rad Skupštine Preduzeća reguliše se Poslovníkom o radu Skupštine Preduzeća.



Skupština preduzeća dužna je u roku od 15 dana od dana imenovanja usvojiti Poslovník o radu Skupštine.

Imenovanje iz stava 3. ovog člana vrši se na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i članovi Skupštine Preduzeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja se utvrđuje posebnom odlukom Vlade Kantona."

Član 9.

Statut Preduzeća uskladit će se sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.



**SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO**

Ponedjeljak, 5. septembra 2011.

Broj 22 – Strana 457

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA"
SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 25/09), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-1/11	Predsjedavajuća
5. septembra 2011. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Prof. dr. Mirjana Malić , s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" SA
P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM
PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "RAD" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09 i 28/09-Ispravka), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-2/11	Predsjedavajuća
5. septembra 2011. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Prof. dr. Mirjana Malić , s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" SA
P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM
PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 10/06-Ispravka i 25/09), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-3/11	Predsjedavajuća
5. septembra 2011. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Prof. dr. Mirjana Malić , s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA SAHRANE I UPRAVLJANJE
GROBLJEM "POKOP" SA P.O. SARAJEVO SA
ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**



Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 25/09), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-4/11	Predsjedavajuća
5. septembra 2011. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	Prof. dr. Mirjana Malić , s. r.

**ODLUKU****O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAD" SA
P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM
PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Rad" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09, 28/09-Ispravka, 22/11 i 3/12), u članu 33 stav (2)., riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31444/12
27. decembra 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 22. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU**O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" SA
P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM
PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 10/06-Ispravka, 25/09, 22/11 i 3/12), u članu 33 stav (2)., riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31445/12
27. decembra 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 22. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU**O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA SAHRANE I UPRAVLJANJE
GROBLJEM "POKOP" SA P.O. SARAJEVO SA
ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09, 22/11 i 3/12), u članu 33 stav (2)., riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31446/12
27. decembra 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 22. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU**O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA
"SARAJEVO-GAS" SARAJEVO SA ZAKONOM O
JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevogas" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09, 22/11 i 3/12), u članu 33. stav (2)., riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".


Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31447/12
27. decembra 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 22. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijela je



ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Predmet Zakona i definicije

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se određena pitanja upravljanja i poslovanja u javnim preduzećima.

Član 2.

Javno preduzeće, u smislu ovog Zakona, jeste preduzeće (pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo, odnosno javno preduzeće definirano kao takvo posebnim propisom) koje obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa), koje zapošljava najmanje 50 radnika, kao i preduzeće u kojem općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica odnosno udio nezavisno od toga kojom se djelatnosti bavi.

Djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 3.

Javna preduzeća iz člana 2. ovog Zakona mogu se organizirati u obliku dioničkog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

U ovom Zakonu primjenjuju se sljedeće definicije:



"poslovne tajne" - uključuju sve informacije koje se odnose na poslovanje javnog preduzeća koje mogu biti od koristi za konkurente kao što su npr. proizvodni proces, inženjerski i tehnički projekti i nacrti, specifikacije proizvoda, liste klijenata, poslovna strategija, te informacije vezane za finansije, prodaju i marketing;

"interna kontrola" - jeste postupak koji provode nadzorni odbor, uprava i zaposleni sa ciljem da se pruže prihvatljive garancije u pogledu postizanja ciljeva u sljedećim kategorijama: efikasnost i ekonomičnost operacija, pouzdanost finansijskog izvještavanja i postupanje u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi;

"postupak nabavke" - jeste odgovarajući postupak za dodjelu ugovora dobavljaču u skladu sa važećim propisima o nabavci;

"povezano lice" - jeste svaki zaposlenik javnog preduzeća, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, svaki član nadzornog odbora i odbora za reviziju, svako javno preduzeće ili pojedinac u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća;

"odgovorno lice" - jeste svako lice kojem se zakonom ili statutom javnog preduzeća dodjeljuje nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice za koje se sa razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog ugovora o radu ili u djelokrug njegovih poslova u javnom preduzeću;



Broj 23 - Ponedjeljak, 21. juna/lipnja 1999.

155

Na osnovu člana IV. 7. (VI) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Proglašava se Zakon o privrednim društvima koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 26. januara 1999. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 19. maja 1999. godine.

Broj 01-498/99
4. juna 1999. godine
Sarajevo

Predsjednik
Federacije BiH
Ivo Andrić-Lužanski, s. r.

ZAKON

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PRVI DIO: ZAJEDNIČKE ODREDBE

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.


Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava (u daljem tekstu: Društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

1. Pojam i oblici društava

Član 2.

Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti.

Društvo mogu osnovati domaća i strana fizička i pravna lica, ako zakonom nije drugačije određeno.



Član 308.

Izmirenje obaveza dioničkog društva za koje likvidator nije znao i koje povjerioci nisu prijavili u roku iz člana 302. stav 2. ovog zakona, može se zahtijevati samo iz deponovanog novca koji nije isplaćen dioničarima.

PETI DIO: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

I - OPĆE ODREDBE

1. Pojam

Član 309.

Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na udjele.

Za obaveze društva s ograničenom odgovornošću član društva odgovara svojim udjelom.

Udjeli osnivača društva s ograničenom odgovornošću mogu biti različiti, a svaki osnivač može steći samo jedan udio.

Član 310.

Odredbe ovog zakona o dioničkom društvu primjenjuju se na društvo s ograničenom odgovornošću, ako posebnim odredbama ovog zakona nije drugačije određeno.

U društvu s ograničenom odgovornošću koje nema nadzorni odbor njegova ovlaštenja vrše članovi društva.

2. Osnivački akt

Član 311.

Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom u pismenoj formi koji zaključuju osnivači, čiji potpisi se ovjeravaju u skladu sa zakonom.

Kada društvo s ograničenom odgovornošću osniva samo jedan osnivač, osnivački akt je odluka o osnivanju.

Član 312.

Ugovor iz člana 311. stav 1. ovog zakona može potpisati punomoćnik osnivača na osnovu punomoći koja se prilaže ugovoru, a kojom je punomoćnik izričito ovlašten za taj posao i na kojoj je potpis vlastodavca ovjeren zakonom.



2. Uprava društva

Član 347.

Poslovanje društva vodi i društvo zastupa uprava.

Upravu čine jedno ili više lica, koja ne moraju biti članovi društva, imenovanih na način i za period utvrđen osnivačkim aktom ili statutom društva.

Kada uprava ima više članova, osnivačkim aktom ili statutom se uređuju njihova ovlaštenja i odgovornosti.



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1	Ponedjeljak, 11. marta 1996. SARAJEVO	Za svaki broj se pojedinačno određuje cijena
-------------------	--	--

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno

mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.



IV - STRUKTURA VLASTI

Član 20.

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetjedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzetno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na nagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosn organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.



Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- razmatranje izvještaja ombudsmana i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;



IZVOD IZ ZAKONA



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina VIII - Broj 24	Četvrtak, 6. novembra 2003. godine SARAJEVO	Akontacija pretplate za II polugodište 2003: KM 60.-
-----------------------	--	--

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo Zakonodavno-pravna komisija

Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/03) i člana 47. stav 4. alineja 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/00 - Prečišćen tekst i br. 14/00 i 11/01), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici od 23.9.2003. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/96), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/98), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/03 i broj 18/03-ispravka), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-7360/03 23. septembra 2003. godine Sarajevo	Zamjenik predsjednika Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo Esad Hrvačić, s. r.
--	---

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO (Prečišćen tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.



Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, premijer se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju

Handwritten notes:
Vlada
Skupština
prejici
prejici



premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

Član 9.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.
Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.
Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.
Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 10.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 11.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.
Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona.

Član 12.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona na prijedlog premijera.
Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 13.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 14.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 15.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 16.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 17.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 18.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 19.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 20.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 21.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

VII - AKTA VLADE KANTONA


Član 22.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 23.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.



Četvrtak, 6. novembra 2003.

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 24 - Strana 1447

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 24.

Uredbom se ureduju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže ureduju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se ureduju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, ureduju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 25.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 26.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 27.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 28.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 30.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 31.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 24. i 26. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 20/98, 4/01, 16/03 i 18/03) i člana 6. Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici održanoj 6. novembra 2003. godine, donijela je

ODLUKU

O USLOVIMA I KRITERIJIMA ZA ODOBRAVANJE
KREDITA RADI RJEŠAVANJA STAMBENIH
POTREBA MLADIH

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se opći uslovi, kriteriji za formiranje rang liste i postupak za odobravanje kredita radi rješavanja stambenih potreba mladih u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih.

Član 2.

Pod kreditiranjem se podrazumjeva odobravanje novčanih kredita mladim kadrovima na osnovu rang liste.

Rang listu utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo prema kriterijima koji su sastavni dio ove odluke, iz prijave primljenih po osnovu javnog poziva, a na prijedlog Komisije koju imenuje Vlada Kantona.

Na osnovu rang liste u skladu sa raspoloživim sredstvima Vlada Kantona Sarajevo utvrđuje i listu kandidata kojima je odobren kredit.

U rang liste neće se uvrstiti osobe koje ne ispunjavaju uslove za rješavanje stambenih potreba u skladu sa čl. 2. i 3. Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/03).

Komisija Vlade Kantona će obavijestiti osobu iz stava 4. ovog člana o razlozima zbog kojih nije uvršten u rang listu.

II - OPĆI USLOVI ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Član 3.

Opći uslovi koje kandidat za dodjelu kredita treba ispuniti, odnosno dokazati odgovarajućom dokumentacijom su kako slijedi:

1. Zaposleno lice, državljanin BiH, sa prebivalištem odnosno stalnim boravištem na području Kantona Sarajevo.
(Dokaz: a) Potvrda Federalnog zavoda za penziono-invalidskog osiguranja o zaposlenju, b) uvjerenje o državljanstvu i c) potvrda o stalnom mjestu boravka, izdatih od strane nadležnih organa, koji nisu stariji od 6 mjeseci);
2. Stambene prilike
(Dokaz: a) potvrde izdate od nadležnih organa (zemljišno-knjižnog ureda i sl.) da podnosilac zahtjeva i članovi



Godina XIV
Utorak, 8. juna/lipnja 2010. godine

Broj/Broj
47

Godina XIV
Utorak, 8. juna 2010. godine

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu čl. 6. i 9. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 76/06, 100/08 i 32/10), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE 2010

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom propisuje se Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (u daljnjem tekstu: Klasifikacija djelatnosti BiH 2010), sa nazivima i šiframa djelatnosti koje obuhvataju područja, oblasti, grane i razrede ekonomskih djelatnosti, koja će se primjenjivati na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Upotreba Klasifikacije djelatnosti BiH 2010)



Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 iz člana 1. ove Odluke upotrebljava se za određivanje djelatnosti, odnosno za sva razvrstavanja po djelatnostima poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova za potrebe statistike, različitih službenih i drugih administrativnih zbirki podataka (evidencije, registri, baze podataka i sl.).

Član 3.
(Hijerarhijski nivoi Klasifikacije djelatnosti BiH 2010)

Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 sastoji se od četiri hijerarhijska nivoa koja su označena na sljedeći način:

- a) područje (označeno jednoslovnim abecednom šifrom),
- b) oblast (označena dvocifrenom brojčanom šifrom),
- c) grana (označena trocifrenom brojčanom šifrom),
- d) razred (označen četverocifrenom brojčanom šifrom).

Član 4.
(Sastavni dio Odluke)



Sastavni dio ove Odluke čine:

- a) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010,
- b) Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 sa objašnjenjima,
- c) Metodologija za statističku primjenu Klasifikacije djelatnosti BiH 2010.

Član 5.
(Prestanak primjene prethodne Odluke)



Odluka o Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 84/06) prestaje da važi od dana primjene ove Odluke.

Član 6.
(Stupanje na snagu i objavljivanje Odluke u "Službenom glasniku BiH")



Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2011. godine.

Broj 1344/10
19. maj 2010. godine,
Sarajevo

Direktor
Zdenko Milinović, s. r.



..... **Klasifikacij djelatnosti B = 2010**



- oraha
- ostalog orašastog voća
- uzgoj bobičastog i ostalog voća:
 - rogača

Ovaj razred isključuje:

- uzgoj kokosovog oraha (vidi 01.26)

01.26 Uzgoj plodova uljarica

Ovaj razred uključuje:

- uzgoj plodova uljarica:
 - kokosovog oraha
 - masline
 - uljane palme
 - ostalih plodova uljarica

Ovaj razred isključuje:

- uzgoj sjemenja soje, kikirikija i ostalog sjemenja uljarica (vidi 01.11)

01.27 Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka

Ovaj razred uključuje:

- uzgoj biljaka za pripremanje napitaka:
 - kafe
 - čaja
 - mate-čaja
 - kakaa
 - ostalih biljaka za pripremanje napitaka

01.28 Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

Ovaj razred uključuje:

- uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg začinskog i aromatskog bilja:
 - bibera
 - feferona i paprike
 - muškarnog oraščića, macisa i kardamona
 - anisa, zvjezdastog anisa i komorača
 - cimeta
 - mirte
 - đumbira
 - vanilije
 - hmelja
 - ostalih začinskih i aromatskih usjeva
- uzgoj ljekovitih i opojnih biljaka



01.29 Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

Ovaj razred uključuje:

- uzgoj kaučukovca za dobivanje lateksa
- uzgoj božićnih i ukrasnih jelki
- uzgoj drvenastih biljaka namijenjenih za vađenje biljnog soka
- uzgoj biljaka namijenjenih za izradu pletarskih proizvoda

Ovaj razred isključuje:

- uzgoj cvijeća, proizvodnju rezanog cvijeća i cvjetnih pupova te uzgoj sjemenja cvijeća (vidi 01.19)



20.51 Proizvodnja eksploziva

Ovaj razred uključuje:

- proizvodnju propulzivnih prašaka
- proizvodnju eksploziva i pirotehničkih sredstava, uključujući udarne kapsule, detonatore, signalne rakete itd.

Ovaj razred, također, uključuje:

- proizvodnju šibica

20.52 Proizvodnja ljepila

Ovaj razred uključuje:

- proizvodnju ljepila i ljepljivih preparata, uključujući ljepila i ljepljive preparate na bazi kaučuka i gume

Ovaj razred isključuje:

- proizvodnju želatina i njegovih derivata (vidi 20.59)

20.53 Proizvodnja eteričnih ulja

Ovaj razred uključuje:

- proizvodnju ekstrakata na bazi prirodnih mirisnih proizvoda
- proizvodnju rezinoida
- proizvodnju mješavina mirisnih tvari za proizvodnju parfema ili hrane

Ovaj razred isključuje:

- proizvodnju sintetičkih mirisnih proizvoda (vidi 20.14)
- proizvodnju parfema i toaletno-kozmetičkih preparata (vidi 20.42)

20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n.

Ovaj razred uključuje:



- proizvodnju fotografskih ploča, filmova, papira osjetljivog na svjetlo i drugih neekspozitiranih materijala
- proizvodnju hemijskih preparata za fotografsku upotrebu
- proizvodnju želatina i njegovih derivata
- proizvodnju različitih hemijskih proizvoda:
 - peptona i peptonskih derivata, ostalih proteinskih tvari i njihovih derivata, d. n.
 - hemijski modificiranih ulja i masti
 - materijala upotrijebljenog za dovršavanje tekstila i kože
 - prašaka i pasta za lemljenje, brušenje i zavarivanje
 - sredstava za čišćenje metala
 - pripremljenih aditiva za cement
 - aktivnog ugljena, aditiva ulja za podmazivanje, pripremljenih akceleratora za gumu, katalizatora i drugih hemijskih proizvoda za industrijsku upotrebu
 - antidetonatorskih preparata, antifriz-preparata
 - tečnosti za hidraulični prijenos
 - složenih reagensa za dijagnostiku i laboratorije

Ovaj razred, također, uključuje:

- proizvodnju tinte za pisanje i crtanje

Ovaj razred isključuje:

- proizvodnju hemijski definiranih proizvoda u velikoj količini (vidi 20.13, 20.14)
- proizvodnju destilirane vode (vidi 20.13)
- proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija (vidi 20.14)



52 Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu

Ova oblast uključuje skladištenje i pomoćne djelatnosti za prijevoz, kao što su djelatnost prijevozne infrastrukture (npr. aerodromi, morske luke, tuneli, mostovi itd.) i djelatnosti agencija za prijevoz i rukovanje teretima.

52.1 Skladištenje robe

52.10 Skladištenje robe

Ovaj razred uključuje:

- rad skladišta i skladišnih objekata za sve vrste robe:
 - silosa za žitarice, skladišta za mješovitu robu, rashladnih skladišta, skladišta cisterni (tankova)

Ovaj razred, također, uključuje:

- skladištenje roba u slobodnim zonama
- komore za naglo zamrzavanje

Ovaj razred isključuje:

- parkirališta za motorna vozila (vidi 52.21)
- djelatnost vlastitih skladišnih prostora (vidi 68.20)
- iznajmljivanje praznih prostora (vidi 68.20)

52.2 Pomoćne djelatnosti u prijevozu

Ova grana uključuje prateće djelatnosti u prijevozu putnika ili roba, kao što je rad dijelova prijevozne infrastrukture, ili djelatnosti koje se odnose na rukovanje teretima prije, poslije ili između pojedinih prijevoznih segmenata. Uključeni su rad i održavanje cjelokupne prijevozne opreme.

52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Ovaj razred uključuje:

- djelatnosti koje se odnose na kopneni prijevoz putnika, životinja ili robe:
 - rad terminala, kao što su željezničke stanice, autobuske stanice i ranžirne (teretne) stanice
 - usluge željezničke infrastrukture
 - uslužne djelatnosti u vezi s cestama, mostovima, tunelima, parkiralištima ili javnim garažama, parkiralištima za bicikle, objektima za čuvanje kamp-kućica zimi
- ranžiranje, prespajanje i manevriranje
- vuču vozila i pomoć na cesti
- vuču vagona (vozova)

Ovaj razred, također, uključuje:

- ukapljivanje plina za potrebe prijevoza



Ovaj razred isključuje:

- pretovar tereta (vidi 52.24)

52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Ovaj razred uključuje:

- djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom putnika, životinja ili robe:
 - rad terminala, kao što su luke i pristaništa
 - rad ustava (prevodnica) na vodenim tokovima itd.
 - djelatnosti navođenja, pilotiranja i pristajanja brodova
 - djelatnosti prijevoza tereta pomoću mauna (tegljenica), djelatnosti spašavanja



56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Ovaj razred uključuje djelatnosti dostavljanja pripremljenih obroka potrošačima, bilo da im je pripremljeni obrok serviran dok su na mjestu ili svako sebi servira izložene pripremljene obroke, bilo da potrošači konzumiraju pripremljene obroke na licu mjesta, odnose ih sa sobom ili su im dostavljeni. Ovo uključuje pripremu i serviranje obroka za direktnu potrošnju s motoriziranog vozila ili kolica za serviranje obroka.

Ovaj razred uključuje djelatnosti:

- restorana
- kafeterija
- restorana brze hrane
- mjesta za pripremu obroka za konzumiranje van objekta pripreme
- kamiona za prodaju sladoleda
- pokretnih kolica s hranom
- pripreme hrane na štandovima na tržnicama

Ovaj razred, također, uključuje:

- djelatnosti restorana i barova vezanih za transport, kada se obavljaju pomoću izdvojenih jedinica

Ovaj razred isključuje:

- trgovinu na malo hranom putem samoposlužnih aparata (vidi 47.99)
- djelatnosti pripreme hrane na bazi koncesija (vidi 56.29)

56.2 Djelatnosti kateringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Ova grana uključuje djelatnosti dostavljanja hrane za pojedinačne događaje ili za ugovoreno vremensko razdoblje te djelatnosti dostave hrane na bazi koncesije, kao što je dostavljanje hrane za sportske i slične događaje.

56.21 Djelatnosti kateringa

Ovaj razred uključuje usluge snabdijevanja hranom, koje se zasnivaju na ugovoru s kupcima, na lokaciji koju je odredio kupac, za određeni događaj.

Ovaj razred isključuje:

- proizvodnju lako kvarljive hrane za preprodaju (vidi 10.89)
- trgovinu na malo lako kvarljivom hranom (vidi oblast 47)

56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane



Ovaj razred uključuje industrijski katering, tj. usluge dostave hrane, koje se zasnivaju na ugovoru s kupcem, za određeno razdoblje. Također su uključene djelatnosti dostavljanja hrane koje se zasnivaju na koncesiji za vrijeme sportskih i sličnih događaja. Hrana se, obično, priprema u centralnoj jedinici.

Ovaj razred uključuje:

- usluge dostave hrane na osnovu ugovora (npr. za prijevozna preduzeća)
- djelatnosti dostave hrane na osnovu koncesija za sportske i slične događaje
- djelatnosti kantina i kafeterija (npr. za fabrike, kancelarije, bolnice ili škole) na osnovu koncesije

Ovaj razred isključuje:

- proizvodnju lako kvarljive hrane za preprodaju (vidi 10.89)
- trgovinu na malo lako kvarljivom hranom (vidi oblast 47)



56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Ovaj razred uključuje djelatnosti pripremanja i serviranja pića za direktnu potrošnju na licu mjesta.

Ovaj razred uključuje djelatnosti:

- barova
- taverni
- koktel barova
- diskoteka (u kojima se ponajprije nude pića)
- pivnica
- kafana
- barova za pripremu voćnih napitaka
- pokretnih prodavača pića

Ovaj razred isključuje:

- preprodaju pakovanog/pripremljenog pića (vidi 47)
- trgovinu na malo pićima putem samoposlužnih aparata (vidi 47.99)
- djelatnost diskoteka i plesnih dvorana koje ne nude pića (vidi 93.29)